


FIG. 1


NORTH SIDE



SOUTH SIDE

FIG. 2

NORTH SIDE



SOUTH SIDE

FIG. 3

MASK PROGRAMMABLE FABRIC
400

MPF CELL 401	MPF CELL 402	MPF CELL 403	MPF CELL 404
MPF CELL 405	MPF CELL 406	MPF CELL 407	MPF CELL 408
MPF CELL 409	MPF CELL 410	MPF CELL 411	MPF CELL 412

FIG. 4




FIG. 5A




FIG. 5B




FIG. 5C